



**STRATEGIC  
IMPACT**  
INTERNATIONAL

***QALO EA KATISO EA MOETSI OA BARUTUOA.®***

*v1.1 (2021)*

***“EBA LE BOITSEBELO BA THOMO E KHOLO”***



***STRATEGIC IMPACT***

*P.O. Box 1901, DENTON, TX 76202*

*WWW.STRATEGICIMPACTINTERNATIONAL.COM*

© Copyright, *STRATEGIC IMPACT*. No changes may be made to this manual, but you may freely copy and distribute without making changes to content.

# LIKATENG

<b>Kamohelo</b>	<b>3</b>
<i>STRATEGIC IMPACT 1-Kakar Etso Ea Le Qep He</i>	<b>4</b>
<b>LETHATHAMO LA METHATI</b>	<b>5</b>
<b>Mothato oa Pele 1: Etsa Barutuo</b>	<b>6</b>
<b>Mothato oa Bobeli 2: Bopaki Ba Hau</b>	<b>7</b>
<b>Mothato oa Boraro 3: Mmoko Taba oa Efangeli</b>	<b>9</b>
<b>Mothato oa Boraro-A 3A: Tšebeliso ea SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT</b>	<b>11</b>
<b>Mothato oa Bone 4: Mmoko Taba oa Borutuo: Koetliso ea Borutuo</b>	<b>14</b>
<b>Mothato oa Bone-A 4A: Tšebeliso ea SESEBELISOA SA BORUTUOA SA STRATEGIC IMPACT</b>	<b>16</b>
<b>Mothato oa Bohlano 5: Atisa Hoisa Molokong oa Bone</b>	<b>18</b>
<b>Tšebeliso ea MMAPA OA TŠEBELETSO OA STRATEGIC IMPACT</b>	<b>19</b>
<b>Molemong oa Hau — Lokoloha ho ikatisetsa lisebelisoa tsena molemong oa khaso ea efangeli le ho etseng borutuo.</b>	
<b>MAPA OA TSEBETSO SA STRATEGIC IMPACT</b>	<b>21</b>
<b>SE SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT</b>	<b>23-24</b>
<b>SE SESEBELISOA SA BORUTUOA SA STRATEGIC IMPACT</b>	<b>25-26</b>
<b>Boipolelo ba Tumelo ba STRATEGIC IMPACT</b>	<b>28-29</b>

# KAMOHELO!

Baena le likhaitsele ho Khrest,

Re ea u amohela ho *STRATEGIC IMPACT QALO EA MOETSI OA KATISO EA BARUTUAO!* Re thabile re motlotlo ha u tlile. Sehlopha sa rona ha e sa le se u rapella likhoeli ha ho ntse ho hlophisetsoa koetliso ena.

Thapelo ea rona Nakong ena ke hore Moea o Halalelang, u tla hlakeloa haholo ke pono ea bophelo ba hae le bosebeletsi, u tla hlomelloa ka koetliso le ka lisebelisoa e le hore ho etsa barutuoabaatangetleebekaroloekamehla bophelongbahaulebophelongbabaouba etellang pele. Empa ka holimo ho tsohle, tabatabelo ea pelo tsa rona u tla hlolloa le hoba le lerato le tebileng ho Morena le mopholosi.

U tla matlafatsoa lehlakoreng leo u nang le khaello, u tla khotsoa moo u nang le pelaelo, where you are doubting, u tla hlomelloa hantle ha mmoho rentse re latela Jesu Krest.

Re ea u leboha ka ho ba le rona!Ke tlo tla ho ba le rona!

Ho tsa botebong ba lipeplo tsa rona,

*Sehlopha sa Strategic Impact*

## BOITSEBISO:

Re le botho la boeta-pele, le inehetseng ho Jesu Kreste le horona ka phethahatsongea thuto e kholo.

## PONO:

Reteng ho fa motho e mong le e mong tšepo ea bophelo bosafeleng ho Jesu Kreste.

"Ke neiloe borena leholimong le lefatšeng. E-eang kehona, le rute lichaba tsohle; le ba kolobetse kalebitso la Ntate le la Mora le la Moea o Hatalalelang: 'me le barute, ho boloka tsohle tseo ke le laetseng tsona. 'Me bonang, 'na kenale lona kamehla eohle, ho isa bofelong ba lefatše.'" - Mattheu 28:18-20

## MOSEBETSI:

Re koetlisa baeta-pele ho re ba atise barutuoa ba hotetsang cheseho ea ho qala mabotho a hlomang kereke hohle.

"... Me litaba tseo o li utloileng ho 'na pela lipaki tse ngata, u li bee ho batho ba tšepelang, balokelang ho ruta ba bang le bona." - 2 Timothea 2:2

## METHATI:

**'MOKA OA PONO (MP)**

**"BONA THOMO E KHOLO."**

Letsatsi le le leng la tlhahiso ea Strategic Impact.

**BOETA-PELE BO NANG LE IŠUTŠUMETSO (BT)**

**"EBA LE BOITSEBELO BA THOMA E KHOLO."**

'Moka oa matsatsi a mararo go u tlang ho ikutloela kholo, boeta-pele le tlhomo ea kereke.

**SEKOLO SA KATISO EA BAHLOMI**

**BA LIKEREKE (SKBL)**

**"ITHUTE U PHELE THOMO E KHOLO."**

Ka selemo sele seng sehlopha se tla bona kholo ho Kreste la katiso ea bahlomi ba kereke le likereke.

**SEBOKA SA KATISO EA BAETA-PELE (SKBP)**

**"ETELLA PELE LE HO OALA THOMO E KHOLO."**

Ka selemo sa sele seng sehlopha se tla bona katiso ea baeta-pele le mabotho a tlhomo ea kereke.

**SEBOKA SA HO TSOSA LELAKABE (STL)**

**"KATISO EA THOMO E KHOLO."**

Kopano ea selemo ea matsatsi a mararo ea basebetsi, baeta-pele le ba atisi ho matlafatsa, ho rhothatsa, le ho etsa moralo bakeng sa litikoloho tse kholo tsa lefatše.

## MORALO:

Re theha lihlopha tsa boeta-pele metseng ea lefatše ho atisa mabotho a hlomang kereke hara chaba tsohle le lihlopha tsa batho.

"Ba bang ha ba ithatafatsa,  
'me ba hana ho lumela,  
banyatsa le tselo ea morena  
pel'a bongata, a tloha ho bona,  
a khetha barutuoa, a ntoo ruta  
ka matsatsi 'ohle sekolong sa e  
mong ea bitsoang  
Tiranno." - Liketso 19:9-10



**STRATEGIC  
IMPACT**  
INTERNATIONAL

*QALO EA KATISO EA MOETSI OA BARUTUOA.®*

*“EBA LE BOITSEBELO BA THOMO E KHOLO”*

*LETHATHAMO LA  
METHATI*

**STRATEGIC IMPACT - QALO EA KATISO EA MOETSI OA BARUTUOA**  
**MOTHATO OA PELE 1: E TSA BARUTUOA**

- Pele Jesu a tloha lefantšeng lena ka mo ra tsoho ea hae, o ile a fana ka taelo e hlakileng hore na o na batla barutuo ba hae kerekeng ea hae ba etse joang.
- Taelo ea hae ea mantlha ke **Thomo e Kholo** e bontsitsoeng ka tsela tse fapaneng libakeng tse fapaneng Testamenteng Ncha (Mattheu 28:18-20; Mareka 16:15; Luka 24:45-47; Johanne 20:21; Liketso 1:8).
- Retlo sheba ka botlalo Thomo e Kholo lengolong la Mattheu 28:18-20.

I. **Taelo** ea Jesu e re susumetsa ho etsa seo a se batlang, (Mattheu 28:18).

II. **Taelo** ea Jesu e hlakisa seo re lokelang ho se etsa, (Mattheu 28:19).

A. **Taelo** mona temaneng ena ke ho **etsa barutua** tse latelang li hlalosa hore na re etsa barutuo joang.

B. **Taelo** ea ho **etsa barutuo** e tlameha hoba ntho ea mantlha bosebeletsing ba rona.

1. Ke ntho ea mantlha ho Krest bakeng sa kereke ea hae hofihlela a khutla.
2. Ha re eas lokela ho emisa ho etsa barutuo baa tang ha feela ntse re phela.

III. **Boteng** ba Jesu bo refa **tšepo** ea hore re tla phetha taelo ea hae.

**Qetellong:**

- Haeba uena le kereke le sa hlahise barutuo ba atang, ha u etse seo Krest a se laetseng (Ba-Kolose 1:23-29).

- *Ana u tla itolobetsa ho fana ka bophelo ba hau ho tsoela pele ho etsa barutuo baa tang ba Jesu?*

**STRATEGIC IMPACT - QALO EA KATISO EA MOETSI OA BARUTUOA**  
**MOTHATO OA BOBELI 2: BOPAKI BA HAU**

- Ho Liketso 1:8 Jesu o itse retlaba lipaki tsa hae hohle ka matla a Moea o halalelang.
  - Paki ke motho ea bolelang seo a se boneng, seo a se utloileng kapa seo anang le boitsebelo ba sona.
  - U na le bopaki ka boitsebelo ba hau ka Jesu. Bo na ke bopaki ba hore na o fetotse bophelo ba hau joang.
  - U ka labella Moea o halalelang ho sebelisa bopaki ba hau ka tsela e matla ha u bolela na Jesu o fetotse bophelo ba hau joang.
- Paulosi o bolela bopaki ba ha ho Liketso 26:2-29 ka tsela eo re ka e latelang ho arolela ba bang bopaki ba rona.

**Honka Karolo Ka Boikhethelo** — Bokella batho ka boraro ho bala le qoqa ka Liketso 26:2-29 lesebelisa lipotso tse latelang:

- Paulosi o hlalositse bophelo bah ae joang pele a kopana le Jesu (pele eba mokrest)?
  - Paulosi o hlalositse hore o kopane le Jesu joang? (E bile mokrest joang)?
  - Paulosi o hlalositse o hlalositse bophelo ba hae joang ka mo ra ho kopana le Jesu (ka mo ra hoba mokrest)?
  - Litla morao e bile life ho ba utloileng bopaki ba Paulosi?
- **Bopaki ba hau** ke sesebelisoa sa hau se matla haholo ho bolella ba bang ka Jesu. Ke boitsebelo ba hau bokhetheliheng le Jesu 'me morena o tla bosebelisa ho ama ba bang le ho bula menyako ea ho bolela (**molaetsa o molemo oa Jesu**).
  - Tataiso ke ena ha u hlopha bopaki ba hau ho arolela ba bang:
    - I. Joalo ka paki bakeng sa Krest reqala hoba le likamano le batho ba bang ebe re qala hoba botsa ka "**nalane**" ea bona — botsa lipotso ka tumelo ea bona le likamano tsa bona le Molimo:
      - A. "Na u lumela ho Molimo? Hobaneng, kapa hobaneng u sa lumele ho eena?"
      - B. "U ka hlalosa kamano ea hau le eena joang?" "U ikutloa u le hole kapa hau le eena?"
      - C. "U nahana ke eng e u sitisang hoba le likamano tse matla le Molimo?" "U nahana ke eng seo u hlokang ho se etsa hore u be le likamano tse matla le Molimo?"
      - D. "Ka kutloisiso ea hau Jesu Krete ke mang?"
      - E. "U nahana Jesu o tlile lefatseng hobaneng?" "Hobaneng a ile a itumella ho shoa sefapanong?"
      - F. "U nahana keng eo u lokelang ho e etsa hore u be le likamano le Molimo?"
      - G. "U nahana Molimo oo u hlokang hore u be le bonnete ba bophlelo bo sa feleng ka mora lefu?"
    - II. Ba kope hore u ba bolelle phetoho eo Jesu a entseng bophelong ba hau (bopaki ba hau).
      - A. **A. Eaba mokhutsoanyane** — E seng hofeta metsotso e mmeli
      - B. **Be E be ka tsela ea poisane** — E seng ho shomaela" kapa thero, empa poisano, u sebelisa lentsoe le tloaelehileng. E seng ka ho kerema.
      - C. **Qoba ho sebelisa** mantsoe a bolumeli kapa a thuto Molimo ao ea sa pholosoang a sa utloisiseng.

- D. E seng ka kereke eo u e kenang (leha e le efe kapa efe) kapa litaba tse seng molemo: litaba tsa boitsoaro bo botle, lipolotiki, joalo joalo.
- E. **Be Bua ka Jesu ka seo a se entseng bophelong ba hau!**
- F. Beha litaba ka tlhatlamano:
  - 1. Bophelo hau pele u kopana le Jesu...
  - 2. U ithutile joang le ho tsepa Jesu...
  - 3. Phetoho eo Jesu a e entseng bophelong ba hau...
- G. Kenyeletsa lintlha kholo tsa taba tse molemo — motho e mong o lokela ho tseba hore e kaba mokreste joang ka ho utloa feela bopaki ba hau.
- H. Be Aha bopaki ba hau u ipapisitse le tlhoko ea batho eo batho ba ka amanang le eona.
- I. **Qetella ka potso/le ho memela ho utloa pale ea Molimo: “Na u ka rata ho tseba ho re na u kaba le bophelo bo safeleng ho Molimo joang?”**

### III. Mosebetsi:

- A. **Ngola** bopaki ba hau u ipapisitse le tataiso ena:

1. “Bophelo hau pele u kopana le Jesu...”
2. “U ithutile joang le ho tsepa Jesu...”
3. “Phapang eo Jesu a e entseng bophelong baka...”

- B. **Bala** bopaki ba hau u bo balle “**motho emong**” a bo mamele a u fe maikutlo a hae.
- C. **Bongole hape** ka mo ra hore bo hlahlojoe.
- D. **Boshebe hape** ka hoipalla bona matsatsi a mashome a mararo u se ke oa bokerema.
- E. **Rapela** le arolela ba bang bopaki ba hau.



**STRATEGIC IMPACT - QALO EA KATISO EA MOETSI OA BARUTUOA**  
**MOTHATO OA BORARO 3: MMOKO TABA OA EFANGELI**

- Sohle seo re se etsang kopanong ea *STRATEGIC IMPACT* se lokela ho qetella ka polelo ea efangeli e leng ho isa litaba tse molemo tsa Jesu Krest lefatšeng le lahlehileng.
- Sepheo sa rona ha se hoba le koetliso empa e le hore uena le bao u ba koetlisitseng batla etsa khaso ea efangeli ebe mokhoa oa bona oa bophelo.
- Hangata hore bakrest esita le baruti le baeta-pele baferekangaoa ke seo mmoko taba oa molaetsa o molemo keng le hore o aroleloa ba bang joang ka bobebe le ka hohlaka hore ba be le bophelo bosafeleng ho Krest.
- Kejeno retlo bona molaetsa o molemo o hlakileng o bebe le ho fana ka sesebelisoa se tla u thusa ho re u o arolele ba bang.
- Qetellong re tloea ka sechabeng ho arolelana le bona molaetsa ona.

**MMOKOTABA OA EFANGELI**

**I. The Moko taba oa efangeli ke ho LUMELA ho Jesu Kreste le LEFUNNG la hae, le ho PATOENG ha hae le ho TSOHENG ka mele. (1 Bakorinthe 15:1-4).**

A. Paulosi o hlalosa lintho tse tharo tsa mantlha tsa litaba tse molemo tseo a paketseng ba lahlehileng ka tsona:

1. Jesu o shoele ka baka la libe tsa rona.
2. O ile a patoa ka mmele.
3. O ile a tsoha ka mmele ka letsatsi Laboraro.
4. Ba tumelang ho Jesu Kreste joalo ka morena le pholosi libe tsa bona li ea tsoareloa ba ba le bophelo bo safeleng. (1 Bakorinthe 15:1-2, 51-53)

B. Re tlameha ho ba seli ho re ha re ferekanye batho ka hore na ba lokela ho lumela eng hore ba bolokehe!

**II. Re tlameha ho ba seli ho re ha re ferekanye batho ka hore na ba lokela ho lumela eng hore ba bolokehe! nale botloki bo bongata tabeng ea mmoko taba oa molaetsa o molemo, bo kopangoa le mesebetsi, mehlolo, holeleka matemkna joalo, joalo.**

A. Lintho tsa mantlha tsa molaetsa o molemo:

1. Learo la Molimo bakeng sa batho ba lefatšeng (Johanne 3:16).

2. Sebe sa rona le moputso oa lefu (Baroma 3:23, 6:23).

3. Lefu la Jesu Krete, ho patoa ha hae, le tsohoeahae — Ke eona tsela lengoe re kopanyang le Molimo (Johanne 14:6; Baroma 5:8; 1 Bakorinthe 5:3-8; 1 Timothea 2:5; 1 Johanne 5:11-12).


4. Mpho ea Molimo ea pholoho ka mohau ka ho lumela ho Jesu Krete (Johanne 1:12; Baroma 10:9-10; Ba-Efese 2:8-9).

B. Paulose le ena o kopa ho rapelloa ho re a fumane monyetla oa ho paka ka molaetsa o molemo le ho re a tle a o hlakisetse bao a ba pakelang (Ba-Efese 6:19-20; Ba-Kolose 4:3-4).

C. U tla meha ho nka monyetla oa ho pakela batho ba bangaka ka moo u ka khonang ka teng ka molaetsa o molemo oa Jesu Krete!

**A SESEBELISOA SE BOBEBE SA HO PAKA KA MMOKA TABA OA MOLAETSA O MOLEMO**

**III. SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT se entsoe ho u thusa ho paka ka molaetsa ona o BOBEBE e le ho fa ba bang monyetla oa ho lumela ho Jesu Krete.**



1. Ba arolele BOPAKI BA HAU:



- Bophelo bah au bone bo le joang pele u tsepa Jesu,
- Ho re u ile ua beha tšepo ea hau ho Jesu joang,
- Bophelo bah au boile ba fapana joang ka mora ho tsepa Jesu bakesng sa ho pholoha.

**Ba bontse karolo e ka pele ea sesebelisoa.**

**E re:** “A na nka u botsa lipotse tse seng kae ka seo u se lumelang le ho u bontša ka Bebeleng ho re u ka ba le bo nnete ba ho re u ka ba le bophelo bo sa feleng?”

2. Ba bontse setšoaotso se khutlo li tharo ba bolelle setsoantso sena se emetse Molimo. Botsa, “**A na u lumela ho Molimo? A na u oa lumela o oa u rata?**” emela karabo. Lipotso tsena litla esta ho re le **boisane** e seng ho re u boisane le bona feela.

3. Ho bohlokoa ho bala temana Bebeleng u e bapisa le setšoantso sa eona. Ho qala ka **Johanne 3:16.(1)**
  - Botsa na eo u buang le ena u na le Bebele, haeba ba na le eona ba thuse ho fumana temana. Empa ha eba a sena Bebele, u ka bala temana Bebeleng ea hau. Hokaba molemo ha ena a bala temana. Empa ela hloko ha ba sa tsebe ho bala ka ho beha mabaka a kang borene tsa mahlo ha lieo Ba Balle. Hokaba molemo ha ena a bala temana. Empa ela hloko ha ba sa tsebe ho bala ka ho beha mabaka a kang borene tsa mahlo ha lieo Ba Balle.
  
4. Ba bontse setšoantso sa motho pampering se ka pele. Botsa, “**U na hana motho eo o emetse eng?**” Ba kare “batho”, kapa “satane” kapa motho emong feela. Ba bolelle hore setšoantso sena se emetse motho emong le e mong mona lefatšeng. Supa banta le letšo pampering le bontšang hore batho ba arohane le Molimo. Bala Baroma 3:23 **(2)** botsa, “**Bebele ere re arohane le Molimo hobane bohle re setiloe. Botsa na o oa lumela o arohane le Molimo?**”
  
5. Bala Baroma 6:23 **(3)** karolong e lefifi e bontsang batho ba arohane le Molimo. Botsa, “**Na u oa lumela ho re sebe sa hau se bakile lefu – karohano e safeleng le Molimo?**”



6. Sheba karolo e hlahlamang e bontšang sefapano. Bala Baroma 5:8 (4) u re, “**Molimo o oa re rata o entse tsela ea ho re remotsebe ka ho romela mora oa hae, Jesu Krete, ho shoa sefapanong ho lefella libe tsa rona. A na u lumela Jesu o shoele sefapanong sebakeng sa hau?**”
7. Bala Johanne 14:6 (5) botsa, “**U lumela Jesu ke ena feela tsela ea hoba le bophelo?**”
8. Bala 1 Bakorinthe 15:3-8 (6) botsa, “**U lumela ho re Molimo o tsositse Jesu bafung?**”
9. Sheba karolo e bontšang lebokose la mpho e be u re, “**Molimo o batla u be le bophelo bosafeleng e le mpho ea mahala.**” Bala Ba-Efese 2:8-9 (7) e re, “**Ha u lumela lebitsong la Jesu, Molimo o ofa hoba ngoana oa hae.**” Bala Johanne 1:12 (8).
10. “**Molimo o re ho ba hanang mpho ea hae:**” Bala (2 Ba-Thessalonika 1:8-10) (9). Empa, “**ha u amohela mpho ena ka tumelo, Molimo o u tšepititse bophelo bosafeleng.**” (1 Johanne 5:11-12) (10).
11. **BOTSA:** “**U rata ho amohela mpho ea bophelo bo safeleng ka ho lumelo ho Jeus Krete kajeno?**”
12. Karabo eba “**EE,**” bala Baroma 10:9-10 (11). U ka amohela Krete ka tumelo kajeno ka ho **lumela** pelong ea hau le ka ho **bolela** ka molomo oa. Thapelo e ke ke ea u boloka. Ke tumelo ea hau ho Krete e u bolokang. Mantsoe a thapelo a u thusa ho bonahatsa tumelo ea hau. Thapelo ke ena e bobebe: “**Morena Jesu, kea u hloka. Ke ea amohela ho re ke u sitetsoe. Ke kopa u ntsoarele libe tsaka. Ke amohela mpho ea hau ka ntle ho tefo ea tsoarelo ea libe kajeno ka tumelo. Ka lebitso la Jesus, Amen!**”

Lebitso \_\_\_\_\_

Aterese \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fono \_\_\_\_\_

Letsatsi \_\_\_\_\_ Lilemo \_\_\_\_\_

Ke amohetse Jesu Krete joalo ka mopholosi oa ka kajeno.

Re ka kopana hosane ho re ke tsoele pele ho hola tumelong ho Jesu Krete.

Nako ea ho kopana: \_\_\_\_\_

Kapa letsatsi le leng: \_\_\_\_\_

Ke na le thahasello ea ho kopana le ba bang hoithuta ka Jesu Krete.

13. ka mora ho re emong a amohele mpho ea bophelo bo sa feleng ka tumelo, botsa, **“a na u tšepile Krete ho u tsoarela libe le ho u fa bophelo bo safeleng?”** Mokhothatse le ho morapella.
14. Tabola karolo ena ea *SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT*. Ngola lintlha tsohle le linoro tsa hae karolong ena.
15. Ha ho khoneha, lumellanang ka nako ea ho kopana letsatsi le hlahlamang, etsa molumeli e mocha morutuo a u sebelisa *SESEBELISOA SA BORUTUOA SA STRATEGIC IMPACT*. (p. 35)
16. Fetisetse lintlha tsohle tsa molumeli e mocha ho moeta - pele oa Kereke e sa tsoa hlongoa.

Lebitso \_\_\_\_\_

Aterese \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fono \_\_\_\_\_

Letsatsi \_\_\_\_\_ Lilemo \_\_\_\_\_

Ke amohetse Jesu Krete joalo ka mopholosi oa ka kajeno.

Re ka kopana hosane ho re ke tsoele pele ho hola tumelong ho Jesu Krete.

Nako ea ho kopana: \_\_\_\_\_

Kapa letsatsi le leng: \_\_\_\_\_

Ke na le thahasello ea ho kopana le ba bang hoithuta ka Jesu Krete.

**STRATEGIC IMPACT - QALO EA KATISO EA MOETSI OA BARUTUOA**  
**MOTHATO OA BONE 4: MMOKO TABA OA BORUTUOA: KOETLISO EA BORUTUOA**

- Ha u tsepahala ho bolella ba bang taba tse molemo, ho nale batlang ho lumela ba tsepe Jesu joalo ka mopholosi oa bona.
- Ho bohlokoa ho theha balumeli ba bacha tumelong ea bona e ncha ho Krest, u ba thusa ho hola le hoba barutuo baa tang. Hona ho fapane le ho shomaela kapa ho ba beha sekolong sa boithuto ka kerekeng. Ena ke nako ea ho aha likamano le molumeli e mocha e le hore battle ba theoe lithutong tsa mathomo tsa tumelo.

**BOHLOKOA BA HO ETSA BALUMELI BA BACHA BARUTUOA KA BO UENA**

**I. RE TLAMEHA HO ETELA balumeli ba bacha ho ba etsa barutuo moo BALULANG, SEBETSANG le BOPHELONG BA LETSATSI LE LETSATSI.**

- A. Re tlameha ho ea ho bona eseng rebelele hore bona batle ho rona.
- B. Etsa barutuo ba bacha barutuo ka bongoe kapa ka lihlopha tse nyenyane hotloha ho batho bababeli hoisa ho ba bahlano.

**SESEBELISOA SE KA ATISANG SA BORUTUOA**

**II. Qala ho sebelisa tataiso le liketelo tse nne tsa “mathomo” liketelo tsa *TSEBELISO EA SESEBELISOA SA BORUTUOA SA STRATEGIC IMPACT.***

- A. Ha ho khoneha, etela motho ka mo ra ho amohela Jesu Kreste lihoreng tse mashome a mane a metso e robeli.
- B. Ha ho khoneha, ba fe (bonyane) efangeli ea Johanne ba e bale.

**III. Ka mo ra liketelo tse nne tsa pele, kopa “barutuo ba tsepahetseng” ho tsoela pele ho kopana le uena bakeng sa kholo le ho ba etsa barutuo.**

- A. Ho ho khoneha, fanaka Testament encha lempho ho phethela liketelo tse nne tsa pele.
- B. Ba kope ho tsoela pele ho kopana le uena ho re ba hole tumelong u sebelisa *SESEBELISOA SA BORUTUOA SA STRATEGIC IMPACT.*

## QETELLONG:

- Ha ho oa lekana ho pakela batho feela, ho re ba be le tumelo ho Jesu. Jesu u laela ho ea ho nka liqeto, empa e le ho ea u etse barutuo.
- Ha ho oa lekana ho mema balumeli ba bacha kereke feela. U lokela u ba thuse ka bo uena tumelong ea bona e ncha. U lokela ho fa balumeli ba bacha nako le ho ba thusa ho hola ho ba barutuo ba atang.
- Na uena le sehlopha sa heno le tla itolobetsa ho etsa batho bao le ba paketseng barutuo?

## SESEBELISOA SA BORUTUOA SA SI

V2.1



P.O. Box 1901 · Denton, TX 76202  
www.StrategicImpactInternational.com  
© Permission to copy with attribution

## LMETHATI ENA E 5

1. **HA LIKAMANO:** Botsa hore na bantse ba ea joang le ho fumana tse etsahetseng esale le arohana.
2. **KHOTHATSA:** E ba le nako ea ho araba *LIPOTSO TSA KHOLO TSA SEMOEA* tsena (e thehiloe ho Ba-Galata 5:22-23). **Bekeng ena...**
  - A. Na u ikokobellelitse Moea o Halalelang le ho boloka cheseho ea lerato la hau ho Jesu bekeng ee?
  - B. Na u tsamaile ka lerato likamanng tsa hau tsa bohlokoa le lapeng la hau, metsoalleng, baahisaneng, lireng tsa hau le kerekeng?
  - C. Na u hotse leratong la hau le boinehelong ho Krete bekeng ee? Joang?
  - D. Did you exercise self control and honor Christ in your financial dealings?
  - E. Na u bile le boitsoaro mehopolong e amanang le thobalano kapa liketso, le litloaello tsa boitsoaro ba liketso tse itseng bekeng ee?
  - F. Na u tsepahelletse ho pakela ba lahlehileng le ho etsa ba bang barutuo? Ke bo mang?
  - G. O kentse mang moralong oa hao oa tsebetso bekeng ee?
3. **QOTANG:** Balang le qoqe temana e lengolo le lokisitsoeng ea sehloho seo le se balang lesebelisa lipotse 6 ka mabokoseng litaelo li bontsitsoe ka holimo.
4. **MORALO:** Lumellanang ka karolo ea lengolo, leo emong le e mong a tlang ho le bala nakong ea beke. (Bonyane khaolo e le ngoe ka letsatsi).
5. **RAPELA:** Qetellang kopano ea lona ka ho rapellana le ho rapella liqeto tse entsoeng hoipapisitsoe le potso tse 5 le tse 6 ka mabokoseng.

## Latela Mehato ena e Mehlang ha le kopana ha mmoho:

1. **IKAMAHANYE:** Ba botse na bantse ba phela joang le ho re na ho etsahetseng ka mora kopano.
2. **KHOTHATSA:** Tsoelang pele ka ho kopanang le botsanang lipotso tsa boikarabello:
  - a. Na u ile oa ba le nako le Molimo ka hobala Bebele le ho rapela kamehla hotloha e sale re qetela ho kopana?
  - b. Na u tsamaile ka lerato, khotso, mamello, mosa le tsoarelo likamanong tsa hau le lapa, Metsoalle, bahaisane le kereke?
  - c. Na u ile oa ba le boitsoaro khahlanong le mehopolo ea thobalano?
  - d. Bokhoba ba mofuta o feng ka ofeng bekeng ee?
  - e. Na u phethile boitlamo ba hau boo u boetseng kopanong ea rona ea boithuto ba Bebele? Joang?
3. **BOISANANG:** Balang le boisaneng ka lengolo ka taba tsa liketelo le sebelisa lipotso tse tseletseng tse latelang (joalo ka ha ho hlalositsoe SESEBELISOA SA BORUTUOA).
  - a. Arola barutuoa ba bacha ka boraro u sebelise tse bontsitsoeng ka tlasana mona ho etsa **ketelo ea pele**. Eba le bo nnete ba hore bohle ba utloisisa tsebeliso ea lipotso tse tseletseng.
  - b. **Ketelo ea pele:** “Ketelo ea pele “Jesu ke mang?” le lengolo Johanne 11:17-27.
  - c. Etsa bo nnete ba ho re motho emong le mong o ikutloa a photholohile ho boisana ka lipotso hoipapisitsoe le Bebele. [ELA HLOKO: Mona hase sebaka sa thero. U thusa balumeli ba bacha ho re ba ka ithuta joang le ho phela Bebele.]

### LIPOTSO TSE T'SELETSENG

**Bala** lengolo u phahamise lentsoe.

**Qotang** le **kenellane** ka lipotso tse latelang:

1. *U ratile eng lengolong lee?*
2. *Keng eo u sa e ratang kapa eo u ferekantseng lengolong lee?*

E re emong a bale lengolo lena hape a phahamisitse lentsoe.

**Qotang** ka lipotso tse latelang:

3. *U thuta eng ka batho baa lengolong lee?*
4. *U ithuta eng ka Molimo lengolo lee?*

E re emong a bale lengolo lena hape khetlo la boraro a phahamisitse lentose.

**Qotang** lipotse tsena tse peli tse qetellang:

5. *Holatela lengolo lena, bophelo ba hau botla fapana joang bekeng ee? Hlaka ka ho otloha potsong ea hau. (Ngola likarobo tseo ba u fang tsona ebe etsa tsalo morao bekeng e hlahlamang.)*
6. *Ke mang eo u tlang ho mobeella ka Jesu bekeng ee kapa eo u tlang ho moruta ka sesebelisoa see? (Ngola mabitso a bao u batlang ho bua le bona le ho etsa tsalo morao bekeng e hlahlamang.)*

### LIKETELO TSA MOTHEO

**Ketelo 1:** Jesu ke mang?  
*Johanne 11:17-27*

**Ketelo 2:** Utloisisa  
lerato la Molimo.  
*Johanne 3:16-18*

**Ketelo 3:** Eba le bonnete ka  
pholoho ea hau.  
*Johanne 10:27-30*

**Ketelo 4:** Lula ho Jesu.  
*Johanne 15:1-11*



4. **MORALO:** Lumellanang ka karolo ea lengolo leo emong le emong a tlang ho le bala bekeng. (ho khothaletsoa likhaolo tse tharo ka letsatsi).
- a. Ela hloko bas a tsebeng ho bala.
  - b. Fana ka Bebele e mameloang.
  - c. Etsa bo nnete ba ho ngola likarabo hotsoa potsongbea bohloko le ea botselela molemong oa ketelo e hlahlamang.
  - d. Hlopha ketelo ea hau ea borutuo e hlahlamang.
  - e. Sheba na ke mang ea itolobelitseng abile a tšepahala ho nka karolo — ea balang lapeng, ea ikemiselitseng hoithuta ka Jesu le ho bolella ba bang ka ena. Bana ke batho bao u lokelang ho tsoelapele le bona ka likamano tsa borutuo ka mora likopanp tsa mathomo tse nne.
5. **RAPELA:** Qetellang nako ea lona ka ho rapellanang ha mmoho le boitlamo bo entsoeng.

<p><b>GROWTH VISITS</b></p> <p><b>Visit 5:</b> Prayer. <i>Matthew 6:5-15</i></p> <p><b>Visit 6:</b> Confessing your sins. <i>1 John 1:5 - 2:2</i></p> <p><b>Visit 7:</b> Your testimony: Tell others how Jesus changed you. <i>Acts 26</i></p> <p>A. Use this 3-point outline to help them think through their own testimony:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>What my life was like before I trusted Jesus.</i></li> <li>2. <i>How I met Jesus.</i></li> <li>3. <i>The difference Jesus has made in my life since I put my faith in Him.</i></li> </ol> <p>B. Have them share their one-minute testimony with someone before your next visit.</p>	<p><b>Visit 8:</b> Witness: Telling others about Jesus. <i>Acts 1:1-11</i> <i>2 Corinthians 5:16-21</i></p> <p>A. Train them how to use the SI Evangelism Tool.</p> <p>B. Go with them to tell someone about Jesus using the tool.</p> <p>C. NOTE: <i>If they lead someone to Christ, help them learn how to use this Discipleship Tool to start discipling the new believers.</i></p> <p><b>Visit 9:</b> Fellowship with other believers in a church. <i>Acts 2:40-47</i> <i>Hebrews 10:19-25</i></p> <p>A. Invite the new believer to come to the new cell church.</p> <p>B. Help the new believer to commit to being a participating member of the new cell church.</p>	<p><b>Visit 10:</b> Be baptized. <i>Acts 8:26-38</i> <i>Matthew 28:19</i> <i>Acts 2:40-41</i></p> <p>A. Invite the new believer to be baptized.</p> <p>B. Have the new believer invite family and friends (<i>especially those who may not know Christ</i>) to witness his/her baptism.</p> <p><b>Visit 11:</b> Communion: The Lord's Supper. <i>Luke 22:14-20</i></p> <p>A. Invite the new believer to celebrate Communion with you and other believers.</p> <p><b>Visit 12:</b> Obedience. <i>John 14:15-21</i></p> <p>A. Ask what area of life they sense the Lord is asking them to obey.</p>
<p><b>Visit 21:</b> The priority of love. <i>1 John 4:7-21</i></p> <p><b>Visit 22:</b> The authority of the Bible. <i>2 Timothy 3:14-17</i></p> <p><b>Visit 23:</b> Stewardship of life. <i>Luke 19:10-27</i></p> <p><b>Visit 24:</b> Spiritual warfare. <i>Ephesians 6:10-18</i></p>	<p><b>Visit 17:</b> What is the Gospel? <i>1 Corinthians 15:1-8</i></p> <p><b>Visit 18:</b> Marriage and Family. <i>Ephesians 5:22 - 6:4</i></p> <p><b>Visit 19:</b> Walk in the Holy Spirit. <i>Galatians 5:16-26</i></p> <p><b>Visit 20:</b> Identity in Christ. <i>Romans 6</i></p>	<p><b>Visit 13:</b> Devotional time: Read and study the Bible. <i>Luke 5:15-16</i></p> <p>A. Have the new believer set aside a time daily to read the Bible and pray.</p> <p><b>Visit 14:</b> Forgiving others. <i>Matthew 18:21-35</i></p> <p>A. Ask specifically who they need to forgive.</p> <p><b>Visit 15:</b> Submit to the Lordship of Christ; Submission to the sovereign God. <i>Romans 14:5-12</i></p> <p><b>Visit 16:</b> God's purpose for your life. <i>Matthew 28:18-20</i> <i>2 Corinthians 5:17-21</i></p>

**STRATEGIC IMPACT - QALO EA KATISO EA MOETSI OA BARUTUOA**  
**MOTHATO OA BOHLANO 5: ATISA HOISA MOLOKONG OA BONE**

**KATISO EA MOLOKO OA BONE**

I. Katiso hoisa Molokong oa Bone ke sona senotlo sa ho anetsa motse oa heno ka molaetsa o molemo hoabe e tla hlahisa katise ea kholo e atileng.

II. Katiso ea Moloko oa Bone eipapisa le mokhoa o sebelisoang ho 2 Timothea 2:2.

**Moloko oa Pele:** Paulosi morutua

**Moloko oa Bobeli:** Timothea (le ba bang ba bangata)

**Moloko oa Boraro:** Batho ba Tsepahalang (baneng ba tšepetsoe ka seo Timothea a ithutileng sona)

**Moloko oa Bone:** Le ba Bang (ba rutiloeng ke batho tšepahalang)

III. Katiso ea Moloko oa Bone ha e ea lokela ho emisa. Moloko o mong le mong o hlahlamang oa barutua o lolokela ho kena tsebetsong ea **Moloko oa Pele** o atise hoisa **Molokong oa Bone**.

IV. *MMAPA OA TŠEBELETSO OA STRATEGIC IMPACT* o u thusa ho latellisa hoisa Molokong oa Bone oa katiso.

A. U ka ba le li *MMAPA OA TŠEBELETSO OA STRATEGIC IMPACT* tse fapaneng mekhahleloe fapanengea katiso (Barutua, Baeta- pele, Likereke, le Mabothe).


B. Ha u qetile *MMAPA OA TŠEBELETSO*, qala omong!

*MMAPA OA TŠEBELETSO* leqepheng la ho qetela o etselitsoe ho u thusa ho bona mothatai oa katiso hoisa Molokong oa Bone le ho latellisa Moloko oa hau hoisa Molokong oa Bone. U tlose bukeng ea hau. U ka u boloka ka bebeleng kappa ka bukeng ea boikhotso hore u hopole ka mehla ho atisa mekhahlelong eohle ... le ho o hopotsa ho rapella bao u ntseng u ba etsa barutua le banna le basali bao le bona ba ntseng baba etsa barutua.

### Pontšo e Khothaletsoang

Khetha batho baka ithaopang hore ebe karolo ea Moloko oa Pele, le oa Bobeli joalo joalo. E le ho bontsa *MMAPA OA TŠEBELETSO*, hoisa Molokong oa Bone, le oa kholo e hlollang. Pontso ea Moloko ka ngoe, supa mmapeng u bontše khokahano.

- Khetha moeta-pele e le ena Moloko oa Pele. A eme ka pele.
- Khetha baeta-pele ba babeli hape e le Moloko oa Bobeli. Ba eme ke pela moeta-pele oa pele eleng Moloko oa Pele a behe matsoho a hae mahetleng a bona.
- Khetha baeta-pele babang hape hoba Moloko oa Boraro ba eme ka pela Moloko oa Bobeli Moloko oa Bobeli o behe matso mahetleng a baeta-pele ba Moloko oa Boraro.
- Khetha baeta-pele ba bang e le Moloko oa Bone. Ba eme ka pela Moloko oa Boraro. Moloko oa Boraro o behe matsoho mahetleng a bona.



Ha *MMAPA OA HAU OA TŠEBELETSO* o feletse o shebahala tjena:

## TSEBELISO EA MMAPA OA TŠEBETSO OA STRATEGIC IMPACT

1. **Moloko oa Pele** — Ngola lebitso la hau moleng o hara leqepheng. U Moloko oa Pele o atisang.
  - The Leqephe lohle le khokahanyo. Moatisi a lemong bakeng sa muso oa Molimo — UENA.
2. **Moloko oa Bobeli** — Menapampiri oa *MMAPA OA TŠEBELETSO* kaho lekanaho remomeno o tsamae lebitsong la hau. Mabitsoa batho ba babeli baoutlangho ba etsa barutuo (Bo “Timothea ba hau”) bat la ngoloa qetellong ea lebitso la hau. Ke Moloko oa Bobeli oa ba atisi.
  - U nale joale karolo tse tharo. Leqephe lohle (uena), le halofo tsohle tsa leqephe tse menoeng (Moloko o mong le omong oa Bobeli oa ba atisi). Ba atisi ba bararo bakeng sa muso — Uena le Moloko oa Bobeli.
3. **Moloko oa Boraro** — Menapampiri oa *MMAPA OA TŠEBELETSO* hape ho re mabitso a tsamaemabitsong a Moloko oa Bobelioa ba atisi. Moloko oa hau oa Bobeli o lokeloa ho koetlisoa le ho khothatsoa ho re o qalelle ho etsa Moloko oa Boraro oa barutuo (batho ba tšepahalang). Ona e tla ba Moloko oa hau oa Boraro.
  - Renale karolo tse supileng. Leqephe lohle eleng (uena), halofo tsohle tsa leqephe tse menoeng (kangoe ea moloko oa hau oa bobeli oa ba atisi), le halofo tse ling tse entsoeng ke ho kojoa. Ba atisi ba supileng bakeng sa muso oa Molimo - uena, mmoho le moloko oa bobeli oa ba atisi, le ba bane ba moloko oa boraro oa ba atisi!

4. **Moloko oa Bone** — Ha mela eohle ea Moloko oa Bone e tlatsitsoe mmapeng oa tsebetso, u tlaba le kakaretso ea ba atisi ba leshome le metso e mehlano bakeng sa muso oa Molimo!
- Ha mela eohle ea moloko oa bone e tlatsitsoe mmapeng oa tsebetso, u tlaba le kakaretso ea ba atisi ba 15 bakeng sa muso oa Molimo!

Ha rene re qala, e ne e le laene e le ngoe e tlatsitsoeng. Moatisi a le mong oa muso oa Molimo — uena. Empa ho ena le hore e be uena feela ea eketsang batho u etsa barutu, u qalile ho koetlisa oa sebetsa ka Moloko oa Bobeli o mocha oa barutuo hore le bona ba etse barutuo le hokoetlisa Moloko oa Boraro. U ikatisiste ho ena le ho eketsa? “Ha oa tsoela pele feela hoba le bana tumelong” “empa u hlomelletse balumeli ba bacha hoba le bana tumelong” bao eleng ba bona! U ba ntate moholo oa moea!” ha Moloko oa Boraro o ata, u bile ntate moholo oa moea ha Moloko oa Bone o aba atisi o hapeloa tumelong ebile o koetisoa ke Moloko oa Boraro!

Ena ke tsela eo **katiso ea kholo** e sebetsang ka eona. E matla ka hofetisisa ho atisa! Ka Moloko ka ngoe re eratisa ba atisi!

Ho bohlokoa ho latellisa hoisa **Molokong oa Bone** u sebelisa *MMAPA OA TŠEBELETSO*. Ha ba atisi bao u ba koetlisitseng ba atisa ba atisi hoisa **Molokong oa bona oa Bone**, mothati ona o tla sala e le tsela ea ho latela Jesu krest. (ka mo ho lokelang)!


Etsa bo nnete ba hore Moloko ka bongoe o iqalla *MMAPA OA ONA OA TŠEBELETSO* (pampiri engoe e ka sebelisoa ho ingolla *MMAPA OA TŠEBELETSO*) ho latellisa katiso le ho etsa bo nnete ba hore e tsoela pele.

Ena ke eona khubu ea Thomo e Kholo. Ha u ntse u sebetsa le ba bang sehlopheng, u tla ithuta ho hapela batho Jesu tumelong le ho etsa barutuo ba atang — hoisa Molokong oa Bone! U tla mamela le ho thusa ho phethahatsa Thomo e Kholo ea Jesu! O tla u sebelisa u le karolo ea morero oa hae o moholo ho fihlela lefatse le lahlehileng!


#### **Moralo oa tšebetso:**

1. Ke balumeli bafe bao u tlang ho sebetsa ha mmoho le bona ho etsa barutuo baa tang?
2. Ke batho bafeng lefatseng bao u tlang ho ba rapella, bao u tlang ho qala ho bua le baona ka taba tsa semoea bao u tlang ho ba kopa ho ba bolella bopaki ba hau le ho bua le bona ka molaetsa o molemo, ke mang eo u tlang ho ea ho ena pele?
3. A na ho nale barutuo babacha bao u ka qalang ho sebelisa *SESEBELISOA SA BORUTUOA SA STRATEGIC IMPACT* sa ho etsa barutuo ho ba thusa hoba barutuo ba atang?
4. u romelle tse ncha tse etsahetseng bekeng e fetileng tsa khoeli ka ngoe ho moruti oa hau kappa moeta-pele oa lehae oa *STRATEGIC IMPACT*.
  - A. Ke batho ba bakae boa u ba paketseng ba beha tsepo ea bona ho Jesu?
  - B. Ke batho baba kae ba babacha bao uena u ba etsang ba rutuo?

**MMAPA OA TŠEBELETSO**








1 Johanne 3:16

3 Baroma 6:23



2 Baroma 3:23

4 Baroma 5:8



5 Johanne 14:6

6 1 Bakorinthe 15:3-8

11 Baroma 10:9-11

10 1 Johanne 5:11-12



7 Baefese 2:8-9

8 Johanne 1:12

9 2 Bathesalonika 1:8-10

KAPA

Lebitso \_\_\_\_\_

Aterese \_\_\_\_\_

Fono \_\_\_\_\_

Letsatsi \_\_\_\_\_ Lilemo \_\_\_\_\_


Ke amohetse Jesu Kreste joalo ka mopholosi oa ka kajeno.

Re ka kopana hosane ho re ke tsoele pele ho hola tumelong ho Jesu Kreste.

Nako ea ho kopana: \_\_\_\_\_

Kapa letsatsi le leng: \_\_\_\_\_

Ke na le thahasello ea ho kopana le ba bang hoithuta ka Jesu Kreste.




1 Johanne 3:16

3 Baroma 6:23



2 Baroma 3:23

4 Baroma 5:8



5 Johanne 14:6

6 1 Bakorinthe 15:3-8

11 Baroma 10:9-11

10 1 Johanne 5:11-12



7 Baefese 2:8-9

8 Johanne 1:12

9 2 Bathesalonika 1:8-10

KAPA

Lebitso \_\_\_\_\_

Aterese \_\_\_\_\_

Fono \_\_\_\_\_

Letsatsi \_\_\_\_\_ Lilemo \_\_\_\_\_

Ke amohetse Jesu Kreste joalo ka mopholosi oa ka kajeno.

Re ka kopana hosane ho re ke tsoele pele ho hola tumelong ho Jesu Kreste.

Nako ea ho kopana: \_\_\_\_\_

Kapa letsatsi le leng: \_\_\_\_\_

Ke na le thahasello ea ho kopana le ba bang hoithuta ka Jesu Kreste.

Lebitso la Sehlopha:
Moeta-pele oa Kereke:
Nako/Letsatsi la ho qala ha kereke:
Moevangeli:



P.O. Box 1901 · Denton, TX 76202  
www.TouchingEveryNation.com  
© Permission to copy with attribution

**LITEMANA TSA BEBELE:**

- Johanne 3:16** - "Hobane Molimo o ratile lefatše ha kalo, o bile oa romela mora oa ona ea inotšhi ho re e mong le emong ea lumelang ho ena a se ke a timela a mpe a be le bophelo bosafeleng."
- Baroma 3:23** - "Hobane bohle ba setiloe, ha ba tsoaneloe ke khanya ea Molimo."
- Baroma 6:23** - "Hobane moputso oa lefu, ke sebe empa neo ea mohau oa Molimo ke bophelo bosa feleng ka Jesu kreste morena oa rona."
- Baroma 5:8** - "Empa moo Molimo o tutisitšeng lerato la ona ho rona teng, ke ka hore, re sa le baetsalibe, kreste o bile a shoa seabakeng sa rona."
- Johanne 14:6** - "Jesu o itse ke nna tšela le nnete le bophelo, ha ho ea ka tlang ho nitate ha e se ka nna."
- 1 Bakorinthe 15:3-8** - "Hobane pele ho ntho tsohle, ke le nnete seo le 'na ke se amohetseng, ke ho re, kreste o shoelle ka baka la libe tsa rona, ka

otloa ka tšenyeho e sa feleng, batlosoe pela morena, le pela khanya ea matla a hae, ha a etla ho tlotlisoa mohlang oo bahalaleling ba hae, le ho etsoa ea makatsang ke bohle ba lumetseng; hobane bopaki ba rona ha ra lona bo amohetsoe."

10. **1 Johanne 5:11-12** - "Me bopaki boo ke ho ba Molimo o re neile bophelo bo sa feleng, 'me bophelo boo bo ho mora oa ona. Ea nang le mora o na le bophelo, ea se nang mora oa Molimo, ha a na bophelo."

11. **Baroma 10:9-11** - "E ka re ha u bolela ka molomo oa hao hobane Jesu ke morena, 'me u lumela pelong ea hao hobane Molimo o mo tsofisitse bafung, u tla bolokeha Hobane motho o lumela ka pelo hore a beoe ea lokileng, 'me o bolela ka molomo, hore a bolokehe; mang le mang ea lumelang ho ena a ke a soaba."

moo mangolo a bolelang ka teng; 'me o kile a patoa, a ba a tsoha ka letsatsi la boraro ka moo mangolo a bolelang ka teng. O ki le a bonoa ke kefase, hamorao abonoo ka nako e le ngoe ke baena bafetisang makholo a mahlano; ba bangata ho bona ba se bashoelle. A ntoo bonoa ke Jakobo; ka mohla o mong a bonoa ke baapostola bohle; 'me ka morao ho bohle a bonoa le ke nna ke leng joalo ka sefolotsana."

7. **Baefese 2:8-9** - "Le bolokehile ka mohau ka tumelo. Ha ho tsoe ho lona ke mpho ea Molimo, ha se ka mesebetsi ho tle ho se be motho ea ithorisang."

8. **Johanne 1:12** - "empa bohle ba le amohetseng, ba lumelang lebitso la lona, le ba nnete tokelo ea ho ba bana ba Molimo."

9. **2 Bathesalonika 1:8-10** - "Jesu o tla khutla hape 'ka mollo o tukang, ho iphetetsa ho ba sa tsebenng Molimo, le ho ba sa utloeng evangeli ea Kreste, morena oa rona. Bao bat la

Lebitso la Sehlopha:
Moeta-pele oa Kereke:
Nako/Letsatsi la ho qala ha kereke:
Moevangeli:



P.O. Box 1901 · Denton, TX 76202  
www.TouchingEveryNation.com  
© Permission to copy with attribution

**LITEMANA TSA BEBELE:**

- Johanne 3:16** - "Hobane Molimo o ratile lefatše ha kalo, o bile oa romela mora oa ona ea inotšhi ho re e mong le emong ea lumelang ho ena a se ke a timela a mpe a be le bophelo bosafeleng."
- Baroma 3:23** - "Hobane bohle ba setiloe, ha ba tsoaneloe ke khanya ea Molimo."
- Baroma 6:23** - "Hobane moputso oa lefu, ke sebe empa neo ea mohau oa Molimo ke bophelo bosa feleng ka Jesu kreste morena oa rona."
- Baroma 5:8** - "Empa moo Molimo o tutisitšeng lerato la ona ho rona teng, ke ka hore, re sa le baetsalibe, kreste o bile a shoa seabakeng sa rona."
- Johanne 14:6** - "Jesu o itse ke nna tšela le nnete le bophelo, ha ho ea ka tlang ho nitate ha e se ka nna."
- 1 Bakorinthe 15:3-8** - "Hobane pele ho ntho tsohle, ke le nnete seo le 'na ke se amohetseng, ke ho re, kreste o shoelle ka baka la libe tsa rona, ka

otloa ka tšenyeho e sa feleng, batlosoe pela morena, le pela khanya ea matla a hae, ha a etla ho tlotlisoa mohlang oo bahalaleling ba hae, le ho etsoa ea makatsang ke bohle ba lumetseng; hobane bopaki ba rona ha ra lona bo amohetsoe."

10. **1 Johanne 5:11-12** - "Me bopaki boo ke ho ba Molimo o re neile bophelo bo sa feleng, 'me bophelo boo bo ho mora oa ona. Ea nang le mora o na le bophelo, ea se nang mora oa Molimo, ha a na bophelo."

11. **Baroma 10:9-11** - "E ka re ha u bolela ka molomo oa hao hobane Jesu ke morena, 'me u lumela pelong ea hao hobane Molimo o mo tsofisitse bafung, u tla bolokeha Hobane motho o lumela ka pelo hore a beoe ea lokileng, 'me o bolela ka molomo, hore a bolokehe; mang le mang ea lumelang ho ena a ke a soaba."

moo mangolo a bolelang ka teng; 'me o kile a patoa, a ba a tsoha ka letsatsi la boraro ka moo mangolo a bolelang ka teng. O ki le a bonoa ke kefase, hamorao abonoo ka nako e le ngoe ke baena bafetisang makholo a mahlano; ba bangata ho bona ba se bashoelle. A ntoo bonoa ke Jakobo; ka mohla o mong a bonoa ke baapostola bohle; 'me ka morao ho bohle a bonoa le ke nna ke leng joalo ka sefolotsana."

7. **Baefese 2:8-9** - "Le bolokehile ka mohau ka tumelo. Ha ho tsoe ho lona ke mpho ea Molimo, ha se ka mesebetsi ho tle ho se be motho ea ithorisang."

8. **Johanne 1:12** - "empa bohle ba le amohetseng, ba lumelang lebitso la lona, le ba nnete tokelo ea ho ba bana ba Molimo."

9. **2 Bathesalonika 1:8-10** - "Jesu o tla khutla hape 'ka mollo o tukang, ho iphetetsa ho ba sa tsebenng Molimo, le ho ba sa utloeng evangeli ea Kreste, morena oa rona. Bao bat la



# SESEBELISOA SA BORUTUOA SA SI

V2.1



P.O. Box 1901 · Denton, TX 76202  
www.StrategicImpactInternational.com  
© Permission to copy with attribution

## LMETHATI ENA E 5

- HA LIKAMANO:** Botsa hore na bantse ba ea joang le ho fumana tse etsahetseng esale le arohana.
- KHOTHATSA:** E ba le nako ea ho araba *LIPOTSO TSA KHOLO TSA SEMOEA* tsena (e thehiloe ho Ba-Galata 5:22-23). **Bekeng ena...**
  - Na u ikokobellelitse Moea o Halalelang le ho boloka cheseho ea lerato la hau ho Jesu bekeng ee?
  - Na u tsamaile ka lerato likamanng tsa hau tsa bohlokoa le lapeng la hau, metsoalleng, baahisaneng, lireng tsa hau le kerekeng?
  - Na u hotse leratong la hau le boinehelong ho Krete bekeng ee? Joang?
  - Did you exercise self control and honor Christ in your financial dealings?
  - Na u bile le boitsoaro mehopolong e amanang le thobalano kapa liketso, le litloaelo tsa boitsoaro ba liketso tse itseng bekeng ee?
  - Na u tsepahelletse ho pakela ba lahlehileng le ho etsa ba bang barutuoa? Ke bo mang?
  - O kentse mang moralong oa hao oa tsebetso bekeng ee?
- QOTANG:** Balang le qoqe temana e lengolo le lokisitsoeng ea sehloho seo le se balang lesebelisa lipotse 6 ka mabokoseng litaelo li bontsitsoe ka holimo.
- MORALO:** Lumellanang ka karolo ea lengolo, leo emong le e mong a tlang ho le bala nakong ea beke. (Bonyane khaolo e le ngoe ka letsatsi).
- RAPELA:** Qetellang kopano ea lona ka ho rapellana le ho rapella liqeto tse entsoeng hoipapisitsoe le potso tse 5 le tse 6 ka mabokoseng.

*Johanne 15:1-11*

**Ketelo 4:** Tula ho Jesu.

*Johanne 10:27-30*

pholoho ea hau.

**Ketelo 3:** Eba le bonnete ka

*Johanne 3:16-18*

lerato la Molimo.

**Ketelo 2:** Utlolisisa

*Johanne 11:17-27*

**Ketelo 1:** Jesu ke mang?

MANGOLO

- Bala lengolo u phahamise lentsoe.
- Qotang le kenellane** ka lipotso tse latelang:
- U ratile eng lengolong lee?
  - Keng eo u sa e ratang kapa eo u ferekantseng lengolong lee?
- E re emong a bale lengolo lena hape a phahamisetse lentsoe.
- Qotang** ka lipotso tse latelang:
- U thuta eng ka batho baa lengolong lee?
  - U ithuta eng ka Molimo lengolo lee?
- E re emong a bale lengolo lena hape khetlo la boraro a phahamisetse lentsoe.
- Qotang** lipotse tsena tse peli tse qetellang:
- Hlakka ka ho otloloha potsong ea hau. (Ngola likarobo tseo ba u jang tsona ebe etsa tsalo morao bekeng e hlahlammang.)
  - Ke mang eo u tlang ho mobolilla ka Jesu bekeng ee kapa eo u tlang ho moruta ka sessebelisoa see? (Ngola mabitsa a baa u batlang ho bua le bona le ho etsa tsalo morao bekeng e hlahlammang.)

**LIPOTSO TSE TSELETSENG**

**Ketelo 13:** Nako le Molimo, Ho bala leho ithuta lentsoe.  
*Luka 5:15-16*

A. Kopa Molumeli e Mocha hoba le nako ea ho Bala Bebele le ho Rapela tsatsi le leng le le leng.

**Ketelo 14:** Ho tsoarela ba bang.  
*Matheu 18:21-35*

A. Mo botse ka kotloho na ke mang eo alokelang ho motsoarela.

**Ketelo 15:** Ho ikokobelletsa borena ba Kreste le Boholo ba Molimo.  
*Baroma 14:5-12*

**Ketelo 16:** Morero oa molimo ka bophelo ba hao.  
*Matheu 28:18-20*  
*2 Bakorinte 5:17-21*

**Ketelo 17:** Evangeli ke eng?  
*1 Bakorinte 15:1-8*

**Ketelo 18:** Lenyalo le lelapa.  
*Baefese 5:22 - 6:4*

**Ketelo 19:** Ho tsamaea ka Moea.  
*Bagalata 5:16-26*

**Ketelo 20:** Seo motho a leng sona ho Kreste.  
*Baroma 6*

**Ketelo 21:** Lerato ele ntho eka sehlohong.  
*1 Johanne 4:7-21*

**Ketelo 22:** Matla a lentsoe kapa borena ba lentsoe la Molimo.  
*2 Timothea 3:14-17*

**Ketelo 23:** Boalosi bophelong.  
*Luka 19:10-27*

**Ketelo 24:** Ntoa ea Moea.  
*Baefese 6:10-18*

**Ketelo 12:** Ho mameela.  
*Johanne 14:15-21*  
A. Mo botse hore naa bophelong ba hae ke ho kae moo a utloang eka Molimo a mo mamele.

**Ketelo 11:** Selallo sa morensa.  
*Luka 22:14-20*  
A. Memela Molumeli e mocha hotla keteke selallo ha mmoho le Balumeli ba bang.

**Ketelo 10:** Ba kolobetsoe.  
*Liketo 8:26-38*  
*Matheu 28:19*  
*Liketo 2:40-41*  
A. Memela balumeli ba bacha kolobetso  
B. Mo kope ho mema beng ka eena le metsaalle habolo basa lumelang hotla bona mohla a kolobetsaang.

**Ketelo 9:** Kopanang le balumeli ba bang kerekeng.  
*Liketo 2:40-47*  
*Bahabernu 10:19-25*  
A. Memela barutuoa ba bacha hotla kerekeng.  
B. Ba thusa ho nka karolo litsebeletsong tsa kereke.

**Ketelo 8:** Paka, Bolella ba bang ka Jeso.  
*Liketo 1:1-11*  
*2 Bakorinte 5:16-21*  
A. Bakoetlise, uba rute ho sebelisoa tsa rona tsa SI  
B. Tsamaea le bona o lono bolella motho e mong ka Krest o sebelisa se sebelisoa sa SI  
C. Haeba ba hapela motho e mong ho Kreste, ba rute ho tataise Molumeli e Mocha.

A. Use this 3-point outline to help them think through their own testimony:  
1. Bophelo ba hao bone bone joang pele kopana le Kreste?  
2. O kopane le Kreste joang?  
3. Phetoho e tšitsisoa ke Kreste bophelong e sale o kopana le Ena.  
B. Ba kopa hore baka ba bolelle motho e mong bopaki ba bona pele le kopana hape.

**Ketelo 7:** Bopaki ba hao, ho bolella ba bang hore na Jeso o fetotse joang. *Liketo 26*  
**Ketelo 6:** Ho ipolela libe.  
*1 Johanne 1:5 - 2:2*

**Ketelo 5:** Thapelo.  
*Matheu 6:5-15*

## KHOLO



## **BOIPOLELO BA TUMELO BA**

### **MOLIMO**

*Genese 1:1; Deuteronomo 6:4; Mattheu 28:19; Johanne 4:24, 10:30; 2 Bakorinthe 13:14*

Re lumela ho Molimo o mong, Molimo o halalelang, o phelang ka ho sa feleng ka botho bo boraro — Ntate, Mora le Moea o Halaleng — bohle ba nang le botlalo bohle ba bo Molimo le limelo tsa botho ba bona. Tsimolohong Molimo o bopile tsohle hose letho lefatseng le tsohle tse ho lona, ka hoo a bontsa khanya ea matla a hae, bohlale le ho ho loka. Ka matla a hae a maholo o tsoela pele ho boloka 'mopo oa hae. Ka thlokomelo ea hae o sebetsa ka nalane ho etsahatsa morero oa hae oa pholoho.

### **JESU KRESTE**

*Mattheu 20:28; Liketso 4:12; Baroma 5:10; 2 Bakorinthe 5:18-19; 1 Johanne 2:2*

Jesu Krete ke oa bobeli borarong bo teroneng ba kopantsoe ha 'moho ka botho ba 'nete ba mohlolo ba kemolo ka tsoalo ea moroetsana. O phetse bophelo ba kutlo e phethahetseng ho ntate 'me a itlama ho lefella libe tsa bohle ka ho shoa sefapanong sebakeng sa bona, a etsa toka a fihlela pholoho le bophelo bo sa feleng ho bohle ba mo tsepang a 'notsi. Otsohile bafung ka 'mele o tsoanang o mpa o so khanya, oo a phetseng a ba a shoa ka ona. O nyolohetse leholimong, a lula letsohong le letona la ntate, moo e leng eena feela 'muelli pakeng tsa Molimo le batho, o tsoela pele ho rapella bao eleng ba hae. O tla khutla hape lefatseng, ka botho ba hae bo bonahalang, ho phethahatsa nalane le morero o sa feleng oa Molimo.

### **MOEA O HALALELANG le BOPHELO BA BOKREST**

*Johanne 15:26, 16:8-11*

Ntho ea manthla e latelang latelang likamano tse pholosang le Jesu Krete ke bophelo ba khalalelo le kutlo, tse fumanoang ke balumeli ha ba inehela ho Moea o Halalelang, motho o a boraro oa bomolimo. O rometsoe lefatseng ke Ntate le Mora ho beha ho batho mosebetsi o bolokang oa Krete. O elisa likelello tsa baetsalibe, o tsosa ka ho bona thloko ea pholoho hape o ba fa bophelo bo bocha. Morero ohle oa pholoho o beha molumeli e mong le e mong ho ba mohloli oa netefatso/kholiseho, matla le bohlale, hape o fa balumeli lineo ka ho fapana ho ahisa 'mele. Moea o Halalelang o tataisa balumeli ho utloisisa le ho beha tsebetso mangolo. Matla a hae le bolaoli li sebbelisoa ka tumelo, ho bebofaletsa balumeli ho phela bophelo ba bokreste le ho beha litholoana khanyeng ea ntate.

### **BIBELE**

*2 Timothea 3:16; 2 Petrose 1:21*

Motheo o le mong oa tumelo ea rona ke Bibe, e entsoeng ka libuka tse mashome a tseletseng a metso a tseletseng a testamenta ea khale le e ncha. Re lumela hore mangolo ka botlalo a tsoa ho Molimo, le hore a fanoe ka tsebeliso ea banna ba khethuoeng. Mangolo a buoa ka bolauli ba Molimo le ho bontsa motheo, mokhoa le mantsoe ho bathehi ba batho. Re lumela mangolo a ea tsepahala ha ana phoso ho tloha lingoloeng tsa motheo. A khethehile, ha a na likhaello hape a taolong litabeng tsa tumelo le litloaello, ha hona lingoliloeng tse ling tse susumelitsong ke Molimo kante ho Bibe.

## **PHOLOHO**

*Baroma 3:23; 5:8; Baefese 2:1, 8-9*

Morero oa sehlohlolo oa Molimo oa tsenolo ea mangolo ke ho biletsa batho ho kopanela le eena. Re etselitsoe ho kopanela le Molimo, motho o hanne Molimo, a khetha ho ikela ka tsela tsa hae, eaba o arohana ke hona le Molimo a lefa ka bokhopo ba hae, hoa etsa hore a sitoe ho khahlisa Molimo. Ho oa ha motho ho nkile sebaka motheong oa nalane ea motho, 'me bohle esale ba kotula litla morao joale ba hloka mohau o pholosang oa Molimo. Pholoho ea motho hantle ke mosebetsi feela oa mohau oa Molimo, ha e etsoe ke mesebetsi kapa ho loka, 'me e ka khona e amoheloe ka tumelo motho ka mong. Ha Molimo a se a qalile mosebetsi oa ho pholosa pelong ea motho, o fana ka tiiso lentsoeng la hae hore o tla tsoelapele ho etsa hofihlela letsatsi la phethahalo ea eona.

## **PHEEO / SEPHEO SA MOTHO**

*1 Bathesalonika 4:16-17; Baheberu 9:27*

Lefu le tiisa sepheo sa ho sa ho sa feleng sa motho. Bakeng sa batho bohle, ho tla ba le tsoho ea nama ho ea lefatseng la moea le kahlolo ho bas a pholosoang le thlohonolofatso ea ba pholositsoeng. Ba amohetseng le ho tsepa Krete batla amoheloa ho ketekeng ho sa feleng le Molimo hape ba putsoe ho latela mesebetsi ea bona bophelong.

## **KEREKE**

*Liketso 2:42; Baroma 12:1-6*

Litla-morao tsa kopano le Jesu Krete ke hore balumeli ebe karolo ea 'mele oa hae, kereke. Hona le kereke e le 'ngoe ea 'nete lefatseng lohle, e entsoe ka bohle balumeli ba bokantsoeng hammoho ho inehela khumamelong, thapelong, thutong ea lentsoe, kolobeletso le selallo ele lintho tse qapiloeng le ho qaloa ke Jesu Krete, kopanelo, tsebeletso 'meleng ka ho intlafatsa le tsebeliso ea litalenta le lineo, le ho isa lentsoe lefatseng. Hohle moo batho ba Molimo ba kopanang khafetsa ele kutlo molaong oa hae, hona le boipotso bo tloaelehileng ba kereke. Ka tlasa tsamaiso ea baholo le baetapele ba tsehetsang, litho tsa eona li lokela ho sebetsa 'moho ka lerato le bonngoe, e rere holima morero oa ho phahamisetsa Krete khanyeng ea Molimo le ho phethisa Thomo e Kholo ea Jesu.

## **TUMELO le KETSAHATSO**

*1 Bakorinthe 10:24, 31; 2 Timothea 3:16-17*

Bibele ke ona bolaoli ba manthla ba litaba ba litaba tsohle tsa tumelole ketsahatso. Re ea lemoha hore e keke ea tlama letsoalo la motho moo mangolo a sa reng letho. Hantle molumeli emong le emong o lokela ho tataisoa likarolong tseo ke morena, eo ho eena feela a ikarabellang.



***STRATEGIC IMPACT***

*P.O. Box 1901, DENTON, TX 76202*

*WWW.STRATEGICIMPACTINTERNATIONAL.COM*

© Copyright, *STRATEGIC IMPACT*. No changes may be made to this manual, but you may freely copy and distribute without making changes to content